



Норуот ханаайыстыбатын бастынгнарын оройоннаабы слета

# ХААЛЫЛАБА СУОХ ҮЛЭЛИИР ИНИН

Иницид деңгизин барбыт оройон соруутун ханаайыстыбатын бастынгнарын оройоннаабы слети ССКИ райкомун блестакы секретара И. И. Листников аста.

Слекка «Х пятилетка бөнкө түмүктәйнинең салыгар ленинин, коммунистическаяның үлән!» деген даңылааты ССКИ райкомун иккисекретара М. Е. Пермяков оғордо.

Күтәланын, корутүзүн үзүлэгни күнәдана суох түмүктөри биэр. Аасыпты сылта оройон бастын мажаң дөңнөро үзү үтүгө корүнчизиргө үрдүк кордуруларын сийтишләр. Карл Маркс атынан совхоз Мугудайдаңы отделениетин чулуу сыйгынтыя. Уз Альбан Аатын III степене орден кавалера, коммунистическая газ ударнига, ыччат наставника М. С. Толстоухов ССРС Государственный биримийэтин лауреатын бочтотташ атын ыла. Субурууский атынан совхоз Соловьевталды отделениетин бастын механизатора М. Д. Николаев зөвнөттө аасыпты сайнан уустук усулуббатыгар бишрдии киңитүгөр тиңсөрүн 169-түү төннө оту хөбнөн республикада иккисүчүгөй кордуруланин.

Оттоң «Чурапчы» совхоз Кильмегинин отделениетин Е. П. Захарова старшыдаах субан суюнку көрөн зөвнөттө 626 төбөтүн ҳас бишрдитин ортотунан 153-түү кг төлөүтүн оройон рекордун олохтоото, республика стөсүтүннөрине социалистический күтәланымыларын иккисүчүнин таңыла.

Аасыпты сылта биңиги оройоннан таңылыштыбатын чулуу дөңнөро оройон түрт саны рекордун олохтоотулар. Кинилер ортолоругар «Чурапчы» совхоз механизатора С. И. Макаров, Карл Маркс атынан совхоз шоферга И. Г. Никонов, эми бу совхоз зөвнөнде А. Н. Егоров башлар. Оттоң Эрилик Эристикин атынан совхоз Хадаардары отделениетин ынанысында Т. И. Ксенофонтова сыйн уустата фуржинай ынарын ахыртан 3324-түү кг үтүгү ылан оройоннан таңынчалахтар кирбизләрин сабодобуу ыла.

Биңин бүгүн чулуу сүсүнүн И. С. Макаров, кымыллы шатточчилэр Ф. Ф. Винокурова, А. И. Ходотанова, техник-осеменатор А. А. Синцева, булчут И. Г. Кондратьев, механизатордар И. П. Тарасов, И. И. Шеломов, А. А. Седалищев уо. д. а. алтарын киан тутта аттыбыт.

Хе пятилетка сорудахтарын бөлдүбүн иницид анири төзөрөргө Бүтүн Союзстаны социалистический күтәланымыга киңрэз оройон бастын үзү колективтара, бишрдинин үзүннөтөр үчүтэй кордуруламжтаре барыбыттын үордөр.

Субтрутский атынан совхоз кымыллы иштер феризити, «Януксовхомстрой» ТМУ-тин маңы хайыттарааччыларын биргэдэтии, Эрилик Эристикин атынан сөхөз булчуттарын колективтара хайынчы 11-с пятилетка сүтүтүрүн чулапын сымдьыллар. Оройон таңылыштыбатын 30, производственный, промышленный төрнүтүлөр 12 бастын рабочайтара көлөр пятилетка сүтүтүрүн чулапыллар. Кинилер ортолоругар кынын шатточчи М. Р. Неустроева, булчуттар М. И.

Лазарев, И. И. Каженкин, шофердар И. Р. Баражков, Н. А. Петров, П. Г. Климов, К. К. Сергеев, трактористар П. П. Ефимов, И. И. Степанов, стендардар В. В. Дмитриев, И. И. Местников уо. д. а. башлар.

Пятилетка тордус сыйнан түмүгүнэн оройон совхозтырын социалистический күтәланымыларын бастакы мистәни Эрилик Эристикин атасынан (директор С. И. Сергеев, партком секретара И. С. Дмитриев, рабочком председатель Г. И. Адамов), иккисүчүнин Субурууский атасынан (директор А. В. Ефремов, партком секретара Е. Е. Ефимов, рабочком председатель С. С. Смирнова) ылалылар. Отделениелар күтәланымыларын кынын атасынан Эрилик Эристикин атасынан совхоз Хадаардары отделениетин таңыла.

Аасыпты сылта төрнүтүрмассасынан үзүн билбордик түпсарбыт, депутаттар общественный уопса производственный үзүр активистарын үрдүспит Хадаар (исполком председателе М. П. Филиппов), Хадаар (исполком председателе М. М. Мартынов), Чакыр (исполком председателе К. И. Филиппов) сельской Советтере кынын атасынан таңыла.

Оттоң оройон промышленный, производственный төрнүтүлөрди социалистический күтәланымыларын бастынгнарынан сибвес үзелни, типография уонна олох-данах комбинатын колективтара даирмымылар.

Оройоннан аасыпты сылта ово сыйнанын сыйнанын төрнүтүнүн үчүзүй кордуруламжтарынан Ҳатылы. Мугудай уонна Хадаар ескүелаларын колективтара республикада кынын атасынан таңсары сийтишләр. Оттоң рабжет оройоннан инспекциянын колектива республикатасынан күтәланымыларынан, республика статуправлениетин уонна государственный учреждениелар профсоюзтарын обкомун көнөрүлдөл сыйндар кынын атасынан үзүр чынчынан.

Кисегд булбатах, пятилетка аасыпты түрт сыйнанын оройон совхозтара хаалымылаахтын үзүлүштүн көлдөллөр. Суюн чынчынан уонна сиртэн үүнүнүн ылымыга кордурулар олус ынчылахтар. Түтү, эти, хортуп-пүйү государствена түттәрмыйга пятилетка түрт сыйнанах сорудахтара түзебатылар. Түрт сыйн уустата совхозтара 5342 суюн көнчүнин олле. Иницид 1925 төбөттөн алгардие аасыпты сылга.

Улахан хаалымы ынады искусственныйдык сизмалезине, буонанын таңыма. 1979 сыйнанын балызантын 2,3 биримине күнән 2359-дан арынан пырэй, 1863-нин ишарес күнүнүн ыллыбыт.

Онус пятилетка түмүктәйнинең, балыс сыйнагар соруктирибүт дыңкөллөр, кирбизләрбүт үрдүктөр. Онус олоххе кипләр күнүннен аасыпты сыйларта таңылаабыт хаалымыларынан, ишәстөрбүттөн булгүччү төрөттирибүт, ҳас бишрдии үзүн, колектив ылымыт социалистический зөбөзөттөликтөн халбанды суох төлөрүх түстөлөр.

Слет пятилетка сорудахтара Улүү сирдигит В. И. Ленин төрөбүттө 110 сыйн туулуттун, буолаары турар бышардара көрсөнчүчүнүн чорчы соруктары түрүүнүнүлар, ишәстөртө, бишләрмалылабатах болуппуростарга киңишик көпсөттөлөр.

Эмис күнәдана суох кордурулары сийтиштөйт. Бастын ынрай кореңчүчү Е. Х. Дьячковская байтак көрөр 50 ынрайин ҳас бишрдитин орто әйнликтин 171 кг-та төрдөн сөөхөзка бастыбыт.

Кистел булбатах, урукку оттуғар формалартаң түтү таңыла улаханынкә әрбидепербит. Иккисүчүнин баштакы түтү таңыра массынан шоферуна И. Г. Никонов аманызыттана отделениеме бу болуппуроос төлөрү ынбаарылыштын динхээ сөп. Кини аасыпты сыйнан 39949 тонна-километрдах үзүн огорон сорудацын 33,4 биримине күнәнде, 1855 кг үзүтүгө көнчилеет.

Быйыл соруктарбыт ессе үрдүктөр. Билигин отделение рабочайтара В. И. Ленин төрөбүттө 110 сыйн туулуттун көрсө дүлуурдаахтын үлэлинилэр.

П. П. ЕФИМОВ,

«Райсельхозхимия» колбонуугун транторина.



Аасыпты сылта «Сельхозтехника» холбонуугун механизатордора күүрәзинэхтик үзүлэтилэр. Сылдаадын балызан 104,7 биримине анири төлөрүлүнүн. Сайында таңе да ардахтаанын түрдүнүн холбонук механизированный төрнүтээ 186,8 тонн. сөлтү. сүмалдаах үзүн огорон балызанын 100,9 биримине анири төлөрдо.

Сири оңоруу уустук үзүлгөн Р. Р. Кривошапкин, И. П. Макаров курдук эдээр трактористар үрдүк танаарыллаахтын үзүлэтилэр.

Холбонук оромүөнүүр мастерской 1979 сыйн балызанын 2,3 биримине күнән 2359-дан арынан пырэй, 1863-нин ишарес күнүнүн ыллыбыт. Манина сыйн түрдүк күрттүлүттөн ыла үзүн саны, бастын ынчылахтарын түннүүм балызанаахтын ытызлар, колектив биргэдээнин үзүленир берээдэккэ киңирдэ.

Аасыпты сылта таңа ханаайыстыбатын техникин уонна суюн ызархан үзүлэри механизациянын оромүөнүүр анал биргээдэллэр үзүлэтилэр. Кинилер балызтынан ыла огорор ынчылахтара ессе көнгөттөлөрдөн үзүтүллөр. Билигин техникинын коргүүн-хараймынын түпсарылыштын гарантний хаяччылыгына киңири төрнүллөр.

Түмүктээн эттакх, биңити колективтүп пятилетка түмүктәйнинең сыйнагар үрдүк кирбизләр ыларта балызтынин, манина үзү-хамнас «Аттыбар башы да хаалымылаа суох!», «Хаяччыбыа рабочай эзтишни!» деген девизтеринин ыстыллар. Колектив көдүүс уонна хаяччыбыа пятилеткадын сорудахтарын Үзүү Октябрь 63 сыйн туулуттун көрсө төлөрөн тийжөргө соруктанан ленинскй үзүн вахтатыгар түрүннө.

А. Е. МАКАРОВ,

Субурууский атасынан совхоз Соловьевтасынин отделениетин биргиздүмүр.



Бу күннөргө биңиги В. И. Ленин төрөбүттө 110 сыйн туулуттун, буолаары турар бышардара көрсөнчүчүнүн чорчы соруктары түрүүнүлар.



